

TSHIVENDA
GRADE R – BOOK 1
TERM 1
ISBN 978-1-4315-0698-9
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
13th Edition



9 781431 506989



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

TSHIVENDA

Bugu ya

I

Themo ya I

Gireidi ya

R



Dzina:





Vho Angie Mutshekga
Minista wa Muhasho
wa Pfunzo ya Muteo



Vho Dr Reginah Mhaule,
Muthusaminista wa
Pfunzo ya Muteo.

Bugu idzi dza Rainbow Workbooks dza iñwaha wa Zwixele (Grade R) ndi tshipida tsha tshiñirathedzhi tsha Muhasho wa Pfunzo ya Muteo tsha u khwiñisa kushumele kwa vhana vha tshikolo vha Afrika Tshipembe pfunzioni dzavho. Thoñisiso (risetshe) i sumbedza uri arali vhana vha nga nyanyulwa siani ja pfunzo iñwaha muñwe na muñwe musi vha sa athu u thoma Gireidi 1, hu swika hune vha shuma zwavhuñi pfunzioni dzavho dza miñwaha i no ño tevhela - pfunzioni ya phuraimari na ya sekondari. Ndi ngazwo ho sedzeswa kufunzele kha Gireidi R.

Kharikuñamu ya Vhuimo ha Fhasi i na ñoñdea yauri vhagudi vha Gireidi R vha tea u fhiwa tshikhala tsha u alusa zwikili zwa thangelauvhala, thangelauñwala na thangelambalo. ya dovha hafhu ya bula zwikili zwine vhagudi vha tea u vha nazwo zwa u wana murango wo khwañhaho wa pfunzo u itela uri u guda hu vha lelutshele musi vha tshi swika kha Gireidi 1 na u fhirela phanđa.

Zwenezwoha, ndivho ya bugu dza u shumela dza Gireidi R ndi ya u thusa vhana uri vha aluse zwikili izwi zwa zwa bulwa khathihi na u alusa kuhumbulele kuhulwane kune vha tea u ku ñalukanya musi vha tshi ñisimela murango wo khwañhaho wa pfunzo. Buguni idzi hu na zwikihala zwe vhana vha ñewa uri vha bveledze na u ñidowedza zwikili zwine zwa ño vha pfundisela tshikolo tsha fomaña.

Musi vhana vha sa athu u guda u vhala vha tea u ranga nga u ñalukanya kufarelwe kwa bugu, u fhenda masiañari na u ñalukanya uri bugu i shuma nga ndilade. Vha tea u ñalukanya vhushaka vhukati ha maipfi na zwifanyiso zwi re buguni khathihi na u ñalukanya uri matsina maipfi a re kha siañari o vhumbwa nga mibvumo nahone a na zwine a amba. Zwo ñi ralovho na kha iñwala. Vhana vha tea u alusa u ñhañulana ha zwipfi zwavho (motor coordination), vha ita ñdowendowé dza kusikelwe kwa zwivhumbeo, vhee vho no ralo, vha ita ñdowendowé dza kusikelwe kwa mañedere. Ndi zwikili zwenezwi zwine idzi bugu dza u shumela dza lila u alusa kha vhana.

Ri a zwi ñivha uri vhana a vha gudi mazha (khathihi) lune bugu dza u shumela dza Gireidi R dza vha na vhuñanzi tshoñhe uri vhadededzi (vhagudisi) vha shume vha tshi tevhela kugudele kwa iñwana mugede e eñthe nahone, hune zwa konadzea, vha shumise bugu idzi vha tshi ya phanđa na u humela murahu, zwi tshi edza nyaluopfunzioni ya iñwana uyu i re yawe e ethe.

Nyito (mishumo) dzi re buguni dzi ño thusa vhadededzi kha u topola zwikhukhulusi zwine vhana vha nga vha nazwo pfunzioni hu u itela uri zwi bviswe ñdilani ya iñwana musi a sa athu thoma pfunzo ya fomaña.

Bugu dza u shumela idzi dzi vanganya u funzwa luambo (ngudaluambo), mbalo na zwikili zwa vhutshilo kha therò dza 20, hu tshi shumiswa ñdila dzi no mvumvusa na u kunga vhagudi vhane vha kha ñi vha vhañuku. Ri na fulufhelo ñauri vhagudi vha ño ñiphinä musi vha tshi khou ita nyito dzi re buguni idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, nauri na vhnevho sa mudededzi wavho, vho ño ñiphinä navho.

Tshumisano



U fhañta phazili...



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Sponsored by
OMO

SCAN HERE
or visit omo.co.za
for fun activities in
the OMO Messy
Play Zone.



B u g u y a

Gireidi R ya

HO VANGANYWA

- Luambo
- Mbalo
- Zwikili zwa Vhutshilo

1	Nga ha nne	2
2	Muvhili wanga	12
3	Kiliasi yanga	24
4	Kutshilele ku re na mutakalo	32
5	Khonani	42

TSHIVENDA

Bugu ya

I

Themo ya!




Nga ha nne



Themo ya 1 – Vhege dza 1–5




Tevhedzelani ni khalare.



Nne ndi

musidzana





Nne ndi

mutukana

MUGUDISI: Tsaino

Datumu





Olani tshifanyiso tshanu.


Themo ya 1 – Vhege dza 1–5



I.2





Tingeladzani khekhe ya miñwaha yanu, ni khañare makhandela ayo.



1.3

Themo ya 1 – Vhegedza 1–5



Nambatedzani zwičikara ni tēvhedzele mitalo.




Shumisani thikhi ni nange muvhala wa maṭo anu Shumisani thikhi ni nange muvhala wa mavhudzi anu.

Muvhala wa maṭo anga



Muvhala wa mavhudzi anga



1.5



Olanı tshifhatuwo tshanu.

Themo ya 1 – Vhege dza 1–5

1.6



Ambani nga ha zwine na zwi takalela ni thikhe tshibogisi tsha hone.





1.7







Livhanyani zwif anyiso.

Themo ya 1 – Vhege dza 1–5





Tingeledzani zwibogisi zwine zwa vha na tshithu tshithihi ni tevhedzele nomboro I.





2

Muvhili wanga



Haseledzani ni nambatedze zwipiða zwo Ɂahelaho.





MUGUDISI: Tsaino

Datumu














2.I




Tevhedzelani ni khalare zwi fane na kha tsumbo.


Themo ya 1 – Vhege dza 1-5







Petani kha mutalo wa zwithomathoma.







Gerani ni nambatedze nga ndila yo teaho.



Themo ya 1 – Vhege dza 1-5

2.4



Tevhedzelani kha tsha monde kana kha tshaula.



Gandisani minwe yanu kha zwibogisi.







--	--	--	--	--

2.5






Ambani nga ha mitevhe wa nyito dzi itwaho nga matsheloni.



2.6





Tingeledzani tshifanyiso tshi songo teaho.



2.7











Tingeledzani tshifha^{tu}wo tshine tsha fana na tsha u thoma kha muduba



2.8



Kopololani phetheni ni khalare.




3

Kilasi yanga







Haseledzani nga ha tshifanyiso.








Tevhedzelani thambo, ni thikhe thambo ndapfusa, ni tingeledze thambo pfufisa.



3.2






Vhalelani ni tingedzele hu re na zwithu zwivhili. Tevhedzeleni nomboro 2.






3.3

Khalarani zwithu zwivhili kha muduba munwe na munwe.



3.4

Ambani nga ha rothini ya maduvha o^the tshikoloni.



3.5



Nambatedzani zwithu kha mukhwama wañu.









3.6



Tevhedzelani ndila idzi.



4




Kutshilele ku re na mutakalo



Haseledzani nga ha tshifanyiso.






4.I




Tevhedzelani u itela u ḥanganya zwif anyiso na nyito.









Tevhedzelani ni khalare tshupu ya tshisibe tsha mano na bulatsho ya mano.



4.3











Tingeledzani tshibogisi tshi re na zwithu zwiraru ni tevhedzele nomboro 3.





Gerani kha mitalo ni fhaṭe phazili yanu.







4.5



Gerani kha mitalo ni tevhekanye nyito.



ମ

ନ

ମ

ନ





ନ



4.b



Vhalelani, ni nambatedze, ni tevhedzele.




5

Khonani

Nambatedzani ni haseledze nga ha tshif anyiso.





MUGUDISI: Tsaino

Datumu

5.I



Tingeledzani zwifanyiso zwi fanaho na tsha u thoma.



5.2





Topolani phambano kha zwifanyiso.



5.3



Tevhedzelani ni fanyise zwiambaro.




5.4



Nambatedzani zwitikara ni vhalele uri ndi zwingana.


Tshilimo tsho swika



5.5



Tingeledzani zwifanyiso zwo^he zwa tshilimo.




5.6



Haseledzani nga ha nyito dza tshilimo ni nambatedze zwičikara.

u fhisa




5.7



Haseledzani nga ha nyito dza vhuria ni nambatedze zwitikara.



urothola



5.8



Thusani khonani ni ye kha dzhangili dzhimu, gerani ni nambatedze mishevhe.



Zwigeriwa




Phaphethe dza minwe:

Nangani tshipuka tshithihi ni ñwale ledere la u thoma la dzina lanu kha tshikhipha tshatsho. Zwino ñwalani maleedere a u thoma a madzina a khonani dzanu kha zwikhipha zwiñwe.




Phazili dza nomboro:

Gerani kha mitaladzi yo tshukhukanyiwaho ni ite garaña dza u livhanya nomboro. Ni kone u livhanya zwifanyiso na nomboro dzi re dzone, kana ni zwi livhanye na tshivhalo tsha zwithoma tshi re tshone. Ni nga shumisa zwivhumbeo uri zwi ni thuse.



Mutambo wa nyeelwa:

Gerani magaraña kha mitaladzi mitswu yo tshukhukanyiwaho. Tshovani magaraña aya ni a pake nthia ha tafula o sedza fhasi. Zwino rembulusani magaraña nga mavhili nga mavhili a tshi sielisana. Arali a tshi yelana (metsha) ni a vhetshela dabo. Wanani uri ndi nnyi ane a do vha wa u thoma u vhetshela magaraña othe dabo. Shumisani magaraña anu a nyeelwa ni tambe mutambo wa zwinepe na khonani yanu.



Zwipuka zwa zwikanda zwa thoiletherolo:

Wanani zwikanda zwo fhelaho zwa thoiletherolo. Gerani zwigeriwa zwa rekithiengle ni zwi nambatedze u mona na zwikanda zwa thoiletherolo ni tshi thivha mabuli. Zwino gerani thoho ni dzi thodzini dza zwikanda. Shumisani zwitikara zwa zwipuka ni nambatedze zwifhatuwo kha dzithoho u ya nga hune na funa. Nambatedzani milenzhe na mutshila zwa tshipuka nga tshithihi nga tshithihi afha kha zwikanda. Ni nga kha di tou ola zwipuka zwanu kana na tou zwi vhumba.

Itani bugu dza massongesonge (zigzag).
Petani kha mitalo yo fhelelaho ni gère kha
mitalo yo tħukhukanywadho.

3



raru



khovhe

2



mbili



tshimange

1




thihi



mmbwa

Nomboro



Zwifuwohaya



tswina




iŋa



4

tshinoni



čhanu



5

hemsta




rathi




6

muvhuda



sumbe



7



ZWIGERIWA ZWANGA



Kha ri ite nyito

Gerani siatari kha mutalo wo ḥukhukanyiwaho ni
nambatedze siatari kha gwati la murahu uri ni ite
tshikwama. Pangani zwigeriwa zwanu henefha uri zwi si xele.

NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA